





# Ntlo bakeng sa Tweba

Bukaena ke ya:

---









*Every child should own a hundred books by the age of five. To that end, Book Dash gathers creative professionals who volunteer to create new, African storybooks that anyone can freely translate and distribute. To find out more, and to download beautiful, print-ready books, visit bookdash.org.*

*Ntlo bakeng sa Tweba*

Illustrated and designed by Amy Uzzell and Jennifer Jacobs

Written by Michele Fry

Translated by Nal'ibali

with the help of the Book Dash participants in Cape Town on 28 June 2014.



ISBN: 978-1-928318-04-0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

**Attribution:** You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

**No additional restrictions:** You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

**Notices:** You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

**No warranties** are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.





# Ntlo bakeng sa Tweba






Tweba o ne a batlana le ntlo.





Ena e shebeha eka ke ntlo e ntle.






“O ka nna wa tlo robala le nna,”  
ha rialo Mootlwana.

“Ke a leboha,” ha araba Tweba.





Bosiung boo, ditoro tsa Tweba di ne di tletse ho  
kukunela le ho tshosa.





“O ka nna wa tla robala le nna,” ha rialo Papagae.

“Ke a leboha,” ha araba Tweba.





Bosiung boo, ditoro tsa tweba di ne di tletse lerata  
di bile di le moferefere.






“O ka nna wa tla robala le nna,” ha rialo Tlhapi.

“Ke a leboha,” ha araba Tweba.





Bosiung boo, ditoro tsa Tweba e ne e le tse batang  
le tse metsi feela.





Tweba o ne a batla moo ho futhumetseng ho bile  
ho omme.










Tweba a fumana shelofo ya dibuka haufi le moo.






Bosiung boo, Tweba a ba le ditoro tse mofuthu  
tse monate.









Robala hantle, Tweba.